



Grade 2



TERM 3






HL VEN







WORKSHEET

PACK




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini.2. Ndi nnyi a no ḡḡo bika swobo? _____ vha ḡḡo bika swobo.3. Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo ita mini? Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo _____.4. Ndi ipfi ḡḡifhio ḡḡi no ḡḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡḡi ḡḡalutshedza swobo ya makhulu.5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. hayani hu na ḡḡala2. makhulu vha ḡḡo bika swoob ya u ḡḡifha3. nga ḡḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	1. Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. 2. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. 3. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	1. Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. 2. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. 3. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡo bika swobo? _____ vha ḡo bika swobo. 3. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo ita mini? Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo _____. 4. Ndi ipfi ḡifhio ḡi no ḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡi ḡalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡḡala 2. makhulu vha ḡo bika swoob ya u ḡifha 3. nga ḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		maanda	saathu	thusa	maanda	







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡḡo bika swobo? _____ vha ḡḡo bika swobo. 3. Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo ita mini? Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo _____. 4. Ndi ipfi ḡḡifhio ḡḡi no ḡḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡḡi ḡḡalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡḡala 2. makhulu vha ḡḡo bika swoob ya u ḡḡifha 3. nga ḡḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		maanda	saathu	thusa	maanda	







VHALANI







Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡḡo bika swobo? _____ vha ḡḡo bika swobo. 3. Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo ita mini? Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo _____. 4. Ndi ipfi ḡḡifhio ḡḡi no ḡḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡḡi ḡḡalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡḡala 2. makhulu vha ḡḡo bika swoob ya u ḡḡifha 3. nga ḡḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḢWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	1. Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. 2. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. 3. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	1. Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. 2. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. 3. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡo bika swobo? _____ vha ḡo bika swobo. 3. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo ita mini? Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo _____. 4. Ndi ipfi ḡifhio ḡi no ḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfu _____ ḡi ḡalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshifhori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshifhori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡḡala 2. makhulu vha ḡo bika swoob ya u ḡifha 3. nga ḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	1. Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. 2. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. 3. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	1. Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. 2. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. 3. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI







Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡo bika swobo? _____ vha ḡo bika swobo. 3. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo ita mini? Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo _____. 4. Ndi ipfi ḡifhio ḡi no ḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfu _____ ḡi ḡalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshifhori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshifhori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡḡala 2. makhulu vha ḡo bika swoob ya u ḡifha 3. nga ḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		maanda	saathu	thusa	maanda	







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. Ndi nnyi a no ḡḡo bika swobo? _____ vha ḡḡo bika swobo. Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo ita mini? Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo _____. Ndi ipfi ḡḡifhio ḡḡi no ḡḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡḡi ḡḡalutshedza swobo ya makhulu. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> hayani hu na ḡḡala makhulu vha ḡḡo bika swoob ya u ḡḡifha nga ḡḡifha Swobo i a maandḡa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡivha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	1. Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. 2. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. 3. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	1. Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. 2. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. 3. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		maanda	saathu	thusa	maanda	







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡdala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡo bika swobo? _____ vha ḡo bika swobo. 3. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo ita mini? Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡdala 2. makhulu vha ḡo bika swoob ya u ḡifha 3. nga ḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡivha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zwo khakhea naa u la swobo 2. u ḡo vhuya wa bika na lombo 3. vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	1. Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. 2. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. 3. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	1. Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. 2. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. 3. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡdala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡo bika swobo? _____ vha ḡo bika swobo. 3. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo ita mini? Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡdala 2. makhulu vha ḡo bika swoob ya u ḡifha 3. nga ḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡivha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. Ndi nnyi a no ḡḡo bika swobo? _____ vha ḡḡo bika swobo. Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo ita mini? Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo _____. Ndi ipfi ḡḡifhio ḡḡi no ḡḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡḡi ḡḡalutshedza swobo ya makhulu. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> hayani hu na ḡḡala makhulu vha ḡḡo bika swoob ya u ḡḡifha nga ḡḡifha Swobo i a maandḡa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡivha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zwo khakhea naa u la swobo 2. u ḡo vhuya wa bika na lombo 3. vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	1. Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. 2. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. 3. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	1. Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. 2. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. 3. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi ngafhi hu re na ḡdala? _____ hu mini.2. Ndi nnyi a no ḡo bika swobo? _____ vha ḡo bika swobo.3. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo ita mini? Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo _____.4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza swobo ya makhulu.5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. hayani hu na ḡdala2. makhulu vha ḡo bika swoob ya u ḡifha3. nga ḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zwo khakhea naa u la swobo 2. u ḡo vhuya wa bika na lombo 3. vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	1. Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. 2. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. 3. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	1. Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. 2. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. 3. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		maanda	saathu	thusa	maanda	







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡdala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡo bika swobo? _____ vha ḡo bika swobo. 3. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo ita mini? Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡdala 2. makhulu vha ḡo bika swoob ya u ḡifha 3. nga ḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zwo khakhea naa u la swobo 2. u ḡo vhuya wa bika na lombo 3. vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡdala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡo bika swobo? _____ vha ḡo bika swobo. 3. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo ita mini? Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡdala 2. makhulu vha ḡo bika swoob ya u ḡifha 3. nga ḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zwo khakhea naa u la swobo 2. u ḡo vhuya wa bika na lombo 3. vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI







Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡḡo bika swobo? _____ vha ḡḡo bika swobo. 3. Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo ita mini? Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo _____. 4. Ndi ipfi ḡḡifhio ḡḡi no ḡḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡḡi ḡḡalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡḡala 2. makhulu vha ḡḡo bika swoob ya u ḡḡifha 3. nga ḡḡifha Swobo i a maandḡa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡivha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ngafhi hu re na ḡdala? _____ hu mini. Ndi nnyi a no ḡo bika swobo? _____ vha ḡo bika swobo. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo ita mini? Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo _____. Ndi ipfi ḡifhio ḡi no ḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡi ḡalutshedza swobo ya makhulu. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> hayani hu na ḡdala makhulu vha ḡo bika swoob ya u ḡifha nga ḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	1. Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. 2. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. 3. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	1. Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. 2. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. 3. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		maanda	saathu	thusa	maanda	







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡḡo bika swobo? _____ vha ḡḡo bika swobo. 3. Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo ita mini? Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo _____. 4. Ndi ipfi ḡḡifhio ḡḡi no ḡḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡḡi ḡḡalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡḡala 2. makhulu vha ḡḡo bika swoob ya u ḡḡifha 3. nga ḡḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ngafhi hu re na ḡdala? _____ hu mini. Ndi nnyi a no ḡo bika swobo? _____ vha ḡo bika swobo. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo ita mini? Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo _____. Ndi ipfi ḡifhio ḡi no ḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡi ḡalutshedza swobo ya makhulu. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> hayani hu na ḡdala makhulu vha ḡo bika swoob ya u ḡifha nga ḡifha Swobo i a maanda




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡivha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	1. Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. 2. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. 3. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	1. Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. 2. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. 3. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡḡo bika swobo? _____ vha ḡḡo bika swobo. 3. Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo ita mini? Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo _____. 4. Ndi ipfi ḡḡifhio ḡḡi no ḡḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡḡi ḡḡalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡḡala 2. makhulu vha ḡḡo bika swoob ya u ḡḡifha 3. nga ḡḡifha Swobo i a maandḡa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> zwo khakhea naa u la swobo u ḡo vhuya wa bika na lombo vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	1. Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. 2. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. 3. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	1. Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. 2. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. 3. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡḡo bika swobo? _____ vha ḡḡo bika swobo. 3. Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo ita mini? Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo _____. 4. Ndi ipfi ḡḡifhio ḡḡi no ḡḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡḡi ḡḡalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡḡala 2. makhulu vha ḡḡo bika swoob ya u ḡḡifha 3. nga ḡḡifha Swobo i a maandḡa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	guma	lufu	luma	gaga	
		maba	meme	lofo	gulu	
	VHALANI	<p>Nḡala i a vhavha. Ndi a zwi ḡifha uri nḡala i a vhavha. U nga guma na mavu nga u pfa nḡala. U na ḡala u ḡo pfa gulu li tshi lila. Thumbuni hu si na tshithu. U ḡo vhuya wa bika na tombo. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu. U ḡo vhuya wa bika na tombo sa Makhulu vhe vha bika swobo ya tombo. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi. Ndi muswi zwifhinga zwi zwivhi hu si na zwi liwa. Makhulu vha vhamba maano a u bika swobo nga tombo. Shangoni ho vha ho wa nḡala. Makhulu vha tshidza vhathu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zwo khakhea naa u la swobo 2. u ḡo vhuya wa bika na lombo 3. vhavha nḡala i a

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	baa	maanda	saathu	thusa	
		basa	nḡala	thuba	ḡithu	
	VHALANI	<p>Makhulu vho fhedza nḡala. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo. Makhulu vho fhedza nḡala nga swobo ya tombo. Swobo yo ḡifha ha vha na u imba. Swobo yo ḡifha vhathu vha imba nga maanda. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho. Vhana vho imba vha si na meme dzo omaho nga nḡala. Swobo fuisa ya dovha ya ḡifha.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o fhadzaho ngala? _____ vho fhedza ngala. Makhulu vho fhedza ngala nga mini? Makhulu vho fhedza ngala nga _____. Maiti mavhili kha itshi tshiṭori ndi afhio? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ḡifha Ñwalani mbudziso nga: ngala

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Makhulu	swobo	tshifaredzi	tombo	ḡifha
	BULANI ZWI PFALE	mutavha	sima	imba	luimbo	
		ḡuvha	dzula	ima	mubvumo	
	VHALANI	Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo. Ndi ḡo dzula nṯha ha tombo nda sima luimbo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo. Ndi ḡo imba ndo takalela swobo ha vha na mubvumo muhulu. Ndo tavha mukosi ngauri kha tshifaredzi hu na swobo. Vhana vha imba luimbo lwa u ḡifha. Luimbo lu a takadza. Luimbo lu a takadza ro ima ro lindela swobo.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni ḡo dzula nṯha ha mini? Ndi ḡo dzula nṯha _____. Ndi vho nnyi vho imaho lumbo lwa u ḡifha? _____ imba luimba luimbo lwa u ḡifha. Ñwalani maiti mararu a no bva kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: tshifaredzi Ñwalani mbudziso nga: mubvumo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

Makhulu

swobo

tshifaredzi

tombo

ḡifha



BULANI
ZWI
PFALE

mutavha

sima

imba

luimbo

maanda

saathu

thusa

maanda







VHALANI



Hayani hu na ḡala. Hayani hu na ḡala Makhulu vha bika swobo. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha. Makhulu vha ḡo bika swobo ya u ḡifha i no ḡo funiwa. Swobo iyi i a ḡifha nga maanda. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba. Nga u ḡifha ha swobo vhana vha ḡo imba luimbo vha saathu Ḳa. Vhathu vha ḡo ḡa vha Ḳa swobo.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ngafhi hu re na ḡḡala? _____ hu mini. 2. Ndi nnyi a no ḡḡo bika swobo? _____ vha ḡḡo bika swobo. 3. Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo ita mini? Nga u ḡḡifha ha swobo vhana vha ḡḡo _____. 4. Ndi ipfi ḡḡifhio ḡḡi no ḡḡalutshedza swobo ya Makhulu? Ipfi _____ ḡḡi ḡḡalutshedza swobo ya makhulu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a no bva kha tshixori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshixori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hayani hu na ḡḡala 2. makhulu vha ḡḡo bika swoob ya u ḡḡifha 3. nga ḡḡifha Swobo i a maandḡa


MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḢWALANI	<p>Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	<p>Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḡi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḡi a songo kunaho. 4. Hu ḡo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḡi a songo kunaho? Vhathu vha ḡo _____ nga u nwa maḡi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U ḡo lwela muvhundu 2. Mari u ḡo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḡi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha

ḢAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṡhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḡi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḡi a songo kunaho. 4. Hu ḡo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḡi a songo kunaho? Vhathu vha ḡo _____ nga u nwa maḡi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U ḡo lwela muvhundu 2. Mari u ḡo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḡi o kunaho 3. na nungo u Mari


MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	<p>Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. 4. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Ḳo lwela muvhundu 2. Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	<p>Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	<p>Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṡhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḡi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḡi a songo kunaho. 4. Hu ḡo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḡi a songo kunaho? Vhathu vha ḡo _____ nga u nwa maḡi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U ḡo lwela muvhundu 2. Mari u ḡo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḡi o kunaho 3. na nungo u Mari


MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	<p>Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	<p>Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu ḡo vha ḡi kha goloie? Ee/Hai, iromu ḡo vha ḡi kha/ ḡi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḡi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḡi a songo kunaho. 4. Hu ḡo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḡi a songo kunaho? Vhathu vha ḡo _____ nga u nwa maḡi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U ḡo lwela muvhundu 2. Mari u ḡo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḡi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	<p>Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu li kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḍiromu ḷo vha ḷi kha goloie? Ēe/Hai, iromu ḷo vha ḷi kha/ ḷi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṡhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. 4. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Ḳo lwela muvhundu 2. Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho 3. na nungo u Mari


MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu li kha goloji. Goloji yo ima fhasi ha muri. Goloji yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḍiromu ḷo vha ḷi kha goloie? Ēe/Hai, iromu ḷo vha ḷi kha/ ḷi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfu _____ li Ḳalutshedza Mari. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> U Ḳo lwela muvhundu Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	<p>Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	<p>Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḍiromu ḷo vha ḷi kha goloie? Ēe/Hai, iromu ḷo vha ḷi kha/ ḷi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. 4. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Ḳo lwela muvhundu 2. Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu ḡo vha ḡi kha goloie? Ee/Hai, iromu ḡo vha ḡi kha/ ḡi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. 4. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Ḳo lwela muvhundu 2. Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha goloji. Goloji yo ima fhasi ha muri. Goloji yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu ḡo vha ḡi kha goloie? Ee/Hai, iromu ḡo vha ḡi kha/ ḡi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. 4. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Ḳo lwela muvhundu 2. Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu li kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḡi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḡi a songo kunaho. 4. Hu ḡo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḡi a songo kunaho? Vhathu vha ḡo _____ nga u nwa maḡi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U ḡo lwela muvhundu 2. Mari u ḡo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḡi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu li kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. 4. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Ḳo lwela muvhundu 2. Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho 3. na nungo u Mari


MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha goloji. Goloji yo ima fhasi ha muri. Goloji yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshitoro. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba humbela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. 4. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Ḳo lwela muvhundu 2. Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha goloji. Goloji yo ima fhasi ha muri. Goloji yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshitoro. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba humbela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. 4. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Ḳo lwela muvhundu 2. Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho 3. na nungo u Mari


MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	<p>Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	<p>Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḡi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḡi a songo kunaho. 4. Hu ḡo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḡi a songo kunaho? Vhathu vha ḡo _____ nga u nwa maḡi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U ḡo lwela muvhundu 2. Mari u ḡo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḡi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	<p>Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	<p>Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḡi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḡi a songo kunaho. 4. Hu ḡo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḡi a songo kunaho? Vhathu vha ḡo _____ nga u nwa maḡi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U ḡo lwela muvhundu 2. Mari u ḡo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḡi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu li kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu ḡo vha ḡi kha goloie? Ee/Hai, iromu ḡo vha ḡi kha/ ḡi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. 4. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Ḳo lwela muvhundu 2. Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u la hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi. Vha sa li vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu li kha golo. Golo yo ima fhasi ha muri. Golo yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshiḡori. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḡi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḡi a songo kunaho. 4. Hu ḡo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḡi a songo kunaho? Vhathu vha ḡo _____ nga u nwa maḡi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U ḡo lwela muvhundu 2. Mari u ḡo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḡi o kunaho 3. na nungo u Mari


MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	<p>Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	<p>Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha goloji. Goloji yo ima fhasi ha muri. Goloji yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshitoro. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho fola muduba hambela dzirannda.</p>				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḡi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḡi a songo kunaho. 4. Hu ḡo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḡi a songo kunaho? Vhathu vha ḡo _____ nga u nwa maḡi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U ḡo lwela muvhundu 2. Mari u ḡo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḡi o kunaho 3. na nungo u Mari

MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	luma	lofo	lema	lufu	
		humi	hama	hana	hola	
	VHALANI	<p>Ndi ḡo ita mini? Hayani hayani hu na lufu. Hu na lufu hu rengiwa lofo. Hu na lufu hu rengiwa lofo dza mahumi. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa. Vhathu vha muvhundu a vha tendeliwi u ḡa hu na lufu. Vhathu vha mahumi vha sala vhe na ḡdala lofo yo dzo fhela. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi. Vha sa ḡi vhurotho vha wana maḡi o daiwaho. Ni a a ḡivha maḡi o daiwaho. Maḡi o daiwaho o ḡifha.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḢWALANI	<p>Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ndi ḡo ita mini 2. hayani hu na uluf 3. daiwaho Maḡi o o ḡifha 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	baba	femba	mabu	hamba	
		hafu	fuma	bafu	fema	
	VHALANI	<p>Baba vha ka maḡi. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu. Baba vha ka maḡi nga ḡiromu ḡi kha goloji. Goloji yo ima fhasi ha muri. Goloji yo ima fhasi ha muri u re na mabu. Naa ni a ḡivha mabu? Mabu a a luma. Mabu a na luvholela. Mabu a luma a sia luvholela. O lumiwa nga mabu kha meme. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo. Mabu o mu luma kha meme dza mulomo dza zwimba. Nandi mabu a a luma?</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kaho maḡi? Baba vho ka _____. Ḑiromu Ḑo vha Ḑi kha goloie? Ee/Hai, iromu Ḑo vha Ḑi kha/ Ḑi si kha goloie. Ñwalani maiti mavhili a no bva kha tshitoro. a) _____ b) _____
--	---------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luma Ñwalani mbudziso nga: bafu

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	vhurifhi	maḡi	kuvhanganya	lwela	muvhundu
	BULANI ZWI PFALE	hola	mahumi	mabu	hamba	
		fema	fumi	fola	fara	
	VHALANI	Ndi ḡo hola. Ndi ḡo hola mahumi. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda. Ndi ḡo hola mahumi a dzi rannda ngauri ndo hula. Vhatukana vha ḡo u hola mahumi. U hola mahumi a dzi rannda. A fara mabuto a dzi rannda u a takala. Ni khou mu vhona naa o fara mabuto a dzirannda? Vho folo muduba hambela dzirannda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo hola mini? Ndi ḡo hola _____ a _____. Ndi nga mini a tshi hola mahumi a dzirannda? U hola mahumi a dzirannda _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: maḡi Ñwalani mbudziso nga: vhavha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

vhurifhi

maḡi

kuvhanganya

lwela

muvhundu



BULANI
ZWI
PFALE

hafu

huma

mabu

mahumi

hola

fumi

fola

fara







VHALANI







Mari u na nungo. U ḡo lwela muvhundu. U ḡo lwela muvhundu wa hawe. U ḡo u lwela ndugelo dzawe. U ḡo lwela ndugelo dzawe u swika a tshi dzi wana. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga. U a zwi ḡivha uri a zwo ngo luga u nwa maḡi a songo kunakisiwaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho. U ḡo lwela muvhundu hoyu u swika vha tshi wana maḡi o kunaho fhethu hoṭhe. Vhathu vha ḡo lwala. Vhathu vha ḡo lwala nga u nwa maḡi a songo kunaho.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza Mari? Ipfi _____ li Ḳalutshedza Mari. 2. Mari o vha a tshi khou lwela mini? Mari u khou lwela uri muvhundu wa hawe u wane _____ o _____. 3. Zwo luga naa u nwa maḲi a songo kunaho? Ee/Hai, zwo luga/a zwongo luga u nwa maḲi a songo kunaho. 4. Hu Ḳo itea mini arali vhathu vha tshi nwa maḲi a songo kunaho? Vhathu vha Ḳo _____ nga u nwa maḲi a songo kunaho. 5. Ḳwalani maiti mararu a no bva kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Ḳo lwela muvhundu 2. Mari u Ḳo lweal muvhundu wa hawe u swika u tshi wana maḲi o kunaho 3. na nungo u Mari




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	fola	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
		tota	tata	teta	tivha	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
		tota	tata	teta	tivha	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha do mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a divha saizi yawe? Zweli a diitela bola. O di itela bola uri a ite ndowendowe. U toga u ita ndowendowe ya u raha bola. U do shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> dzula U fhasi a tama U tama a tshi vha mumbita fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI







Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama. 2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____. 3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____. 4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____. 5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzula U fhasi a tama 2. U tama a tshi vha mumbita 3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowengḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowengḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba	
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela		
		VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 					

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	fola	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese ᱠi khou shuma. Nese ᱠi khou shuma sibadela. Nese ᱠi khou shuma sibadela vhusiku. A ᱠo ngo edela masiari. A ᱠo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a ᱠo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha ᱠoda thuso. ᱠone ᱠi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese ᱠi funesa mini? Nese ᱠi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese ᱠi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese ᱠi tshi sema vhalwadze. Ñeani ᱠifhambanyi/ᱠihanedzi ᱠa ipfi 'vhifha'. ᱠifhambanyi/ᱠihanedzi ᱠa vhifha ndi _____. 				

ᱠAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaᱠu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	fola	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese ᱡi khou shuma. Nese ᱡi khou shuma sibadela. Nese ᱡi khou shuma sibadela vhusiku. A ᱡo ngo edela masiari. A ᱡo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a ᱡo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha ᱡoda thuso. ᱠone ᱡi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? ᱠ sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese ᱡi funesa mini? Nese ᱡi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese ᱡi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese ᱡi tshi sema vhalwadze. ᱠeani ᱡifhambanyi/ᱡihanedzi ᱡa ipfi 'vhifha'. ᱠifhambanyi/ᱡihanedzi ᱡa vhifha ndi _____. 				

ᱠAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱡivhamaipfi yaᱡu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha do mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a divha saizi yawe? Zweli a diitela bola. O di itela bola uri a ite ndowendowe. U toga u ita ndowendowe ya u raha bola. U do shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	fola	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho fola. Vhatu vho fola nga mulandu wa mini? Vho fola uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha do mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a divha saizi yawe? Zweli a diitela bola. O di itela bola uri a ite ndowendowe. U toga u ita ndowendowe ya u raha bola. U do shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.</p>				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḑo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḑivha saizi yawe? Zweli a ḑiitela bola. O ḑi itela bola uri a ite ṅowenḑowe. U ḑoḑa u ita ṅowenḑowe ya u raha bola. U ḑo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḐAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḐAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bamma
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
		tota	tata	teta	tivha	
	VHALANI	Nese Ḑi khou shuma. Nese Ḑi khou shuma sibadela. Nese Ḑi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḑo ngo edela masiari. A Ḑo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḑo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḑoda thuso. Ḑone Ḑi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḑi funesa mini? Nese Ḑi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḑi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḑi tshi sema vhalwadze. Ḑeani Ḑifhambanyi/Ḑihanedzi Ḑa ipfi 'vhifha'. Ḑifhambanyi/Ḑihanedzi Ḑa vhifha ndi _____. 				

ḐAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḑivhamaipfi yaḏu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama. 2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____. 3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____. 4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____. 5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzula U fhasi a tama 2. U tama a tshi vha mumbita 3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese ᱠi khou shuma. Nese ᱠi khou shuma sibadela. Nese ᱠi khou shuma sibadela vhusiku. A ᱠo ngo edela masiari. A ᱠo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a ᱠo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha ᱠoda thuso. ᱠone ᱠi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese ᱠi funesa mini? Nese ᱠi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese ᱠi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese ᱠi tshi sema vhalwadze. Ñeani ᱠifhambanyi/ᱠihanedzi ᱠa ipfi 'vhifha'. ᱠifhambanyi/ᱠihanedzi ᱠa vhifha ndi _____. 				

ᱠAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaᱠu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama.2. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____.3. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____.4. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____.5. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. dzula U fhasi a tama2. U tama a tshi vha mumbita3. fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ḳeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowengḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowengḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> dzula U fhasi a tama U tama a tshi vha mumbita fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
		tota	tata	teta	tivha	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḑo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḑivha saizi yawe? Zweli a ḑiitela bola. O ḑi itela bola uri a ite ṅowenḑowe. U ḑoḑa u ita ṅowenḑowe ya u raha bola. U ḑo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> dzula U fhasi a tama U tama a tshi vha mumbita fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	kora	posa	ola	bono	
		fara	fema	futa	folo	
	VHALANI	<p>Ndo i pomba. Ndo i pomba bola. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndo i pomba bola ya mabammbiri i no bammba. Ndo i pomba bola ya mabammbiri. Ndi do tamba. Ndi do tamba nga yo mudavhini. Ndi do i raha. Ndi do i raha ndi tshi kora. Ndi do i raha ndi tshi kora vhatu vho folo. Vhatu vho folo nga mulandu wa mini? Vho folo uri fhufhele mudavhini musi ndo kora.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O pomba bola nga mini 2. Ndo i pomba bola ya mabammbiri 3. Pomba ndo bola ku 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndi do dzula. Ndi do dzula nda sedza. Ndi do dzula nda sedza bola. Ndi do dzula nda sedza bola mudavhini. Vhatambi vha ambara khokho. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba. Vhatambi vha ambara khokho vha tshi tamba bola. Vhatambi vho tamba vho dzika. Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si khakhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndo dzula nda sedza mini? Ndo dzula nda sedza _____. Ndi nga mini vhatambo vho tamba vho dzika? Vhatambi vho tamba vho dzika uri vha si _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshitori. a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: nguluvhe Ñwalani mbudziso nga: milenzhe

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bamma
	BULANI ZWI PFALE	nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	Nese Ḳi khou shuma. Nese Ḳi khou shuma sibadela. Nese Ḳi khou shuma sibadela vhusiku. A Ḳo ngo edela masiari. A Ḳo ngo edela masiari nga u funesa bola ya milenzhe. Nese Nga masiari a Ḳo ngo edela. Vhalwadze vhusiku vha kho tou teta. Vhusiku vhalwadze vha Ḳoda thuso. Ḳone Ḳi tou vha sema. Nandi u sema vhalwadze ndi zwavhudi? U sema vhalwadze a si zwavhudi.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Nese Ḳi funesa mini? Nese Ḳi funesa _____ ya _____. Ni humbula uri ndi zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze? Ee/Hai, ndi zwavhudi/a si zwavhudi nese Ḳi tshi sema vhalwadze. Ñeani Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa ipfi 'vhifha'. Ḳifhambanyi/Ḳihanedzi Ḳa vhifha ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: sola Ñwalani mbudziso nga: tivha

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

pomba

raha

mudavhini

kubola

bammba



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

nese

vhusiku

sola

sibadela







VHALANI



Zweli o dzula fhasi. U dzula fhasi a tama. U tama a tshi vha mutambi. U tama a tshi vha mutambi wa bola ya milenzhe. U funa u ambara khokho. Makhulu wawe vha ḡo mu rengela khokho. Ni vhona ungari makhulu wawe vha a ḡivha saizi yawe? Zweli a ḡiitela bola. O ḡi itela bola uri a ite ṅowenḡowe. U ḡoḡa u ita ṅowenḡowe ya u raha bola. U ḡo shumisa matombo sa mapala.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a dzula fhasi a tama? _____ o dzula fhasi a tama. Zweli u funa u ambara mini? Zweli u funa u ambara _____. Zweili o ḡiitela mini? Zweli o ḡiitela _____. Ndi nga'ni Zweli o kona u tamba bola ya milenzhe? Zweli o kona u tamba bola ngauri o _____. Itani mutevhe wa madzina mavhili a re kha tshiḡori a) _____ b) _____

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> dzula U fhasi a tama U tama a tshi vha mumbita fhasi a tama U dzula




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhonala ḽi na talente. ḽi vhonala ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhonala ḽi na tlente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhonala ḽi na talente. ḽi vhonala ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhonala ḽi na tlente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoṭa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoṭa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoṭa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḁo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bveledza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhonala ḽi na talente. ḽi vhonala ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhonala ḽi na tlente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonani tshifhaṭuwo. Vhonani tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bveledza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bveledza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhonala ḽi na talente. ḽi vhonala ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhonala ḽi na tlente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bveledza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bveledza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhonala ḽi na talente. ḽi vhonala ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhonala ḽi na tlente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bveledza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhonala ḽi na talente. ḽi vhonala ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhonala ḽi na tlente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhonala ḽi na talente. ḽi vhonala ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhonala ḽi na tlente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bveledza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhone ḽi na talente. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhone ḽi na talente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonele e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonele tshifhaṭuwo. Vhonele tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	khokho	akha	khuhu	khakha	
		nese	vhusiku	sola	sibadela	
	VHALANI	<p>Ndo vhona nese. Ndo vhona nese ḽi tshi khou dantsa. ḽi vhonala ḽi na talente. ḽi vhonala ḽi na talente ya u dantsa. Milenzhe yawe i tou suvha. O vha a tshi khou dantsa na vhana vhaṭuku. Musi e si badela a wana kufhingo u a dantsa. Nese ḽi a ḽi sola. Nese ḽi a ḽi sola uri ndi nga mini o ita vhunese. Sibadela vha khou ofha. Sibadela vha khou ofha uri u ḽo ṭuwa. U wana zwifhiwa zwinzhi. U wana zwifhiwa zwinzhi zwo katela na khuhu. Nga u ḽala ha khuhu u na tshitumba tshihulu. Ni vhona u nga ndi zwavhudi. Ni vhona u nga ndi zwavhudi a tshi litsha vhu nese? A litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḽWALANI	<p>ḽwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a litsha vhunese ri ḽo lafhiwa nga nnyi 2. ḽi vhonala ḽi na tlente ya u dantsa 3. khou dantsa ḽi tshi Ndo vhona nese

ḽAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pomba	raha	mudavhini	kubola	bammba
	BULANI ZWI PFALE	dzula	vhudza	dzedza	dzika	
		khokho	akha	khuhu	khakha	
	VHALANI	<p>Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou ḽisola. Ndi khou ḽisola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nḽa. Ni songo tambela nḽa.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dantsa	vhaṭuku	talente	milenzhe	suvha
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	tshifhaṭuwo	
		xela	xedza	xaxara	maxale	
	VHALANI	Sedzani tshiṭuwo tsha Mashudu. Sedzani uri tshiṭuwo tsha Mashudu tshi na mashika hani! Sedzani mabuse. U vhonala e muthu we a vha o xela. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. Ene muṅe uri o wela fhasi nga dakalo. O vha o takalela u wina nga u dantsa. Vhonani tshifhaṭuwo. Vhonani tshifhaṭuwo tshi tou nga tsha muthu we a xela.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi tshifhaṭuwo tsha nnyi tshi no tea u sedziwa? Ndi tshifhaṭuwo tsha _____. Hu na mini kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu? Kha tshifhaṭuwo tsha Mashudu hu na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: suvha Ñwalani mbudziso nga: dantsa

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dantsa

vhaṭuku

talente

milenzhe

suvha



BULANI
ZWI
PFALE

khokho

akha

khuhu

khakha

xela

xedza

xaxara

maxale







VHALANI



Lloyd o vha na muloro. Muloro wawe wo vha wa u dantsa. Lloyd u funa u dantsa! Lloyd o vha a tshi dzulela u dantsa. U dantsa ho vha hu tshi ita uri a dzule o takala. O vha a tshi ṭoḡa u thusa vhana vhaṭuku. O vha a tshi ṭoḡa u takadza vhana vhaṭuku. O vha tshi ṭoḡa u bvedza talente dza vhana kha muvhundu wa hawe. O a tshi ṭama u thusa vhatukana na vhasidzana. O vha a tshi tama u vha funza u dantsa. O thoma tshikolo. O thoma tshikolo tsha tsha talente ya vhadantsi vhaṭuku. U ḡo shumisa talente yawe u funza vhatukana na vhadededzi u dantsa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha na muloro? _____ o vha na muloro. 2. U dantsa hu ita uri Lloyd a pfe mini? U dantsa ho ita uri Lloyd a pfe o _____. 3. Lloyd o thoma mini? Lloyd o thoma _____. 4. Lloyd o thoma tshikolo tsha u itani? Lloyd o thoma tshikolo tsha u _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'takala'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'Ḳwethuwa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lloyd o vha na muloro 2. Muloro wawe wo vha wa u dant. 3. dantsa u Lloyd u funa!




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḳa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḳe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. Riḡe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḳa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi ḡea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no ḡea muvhili mutakalo? Zwi no ḡea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḳa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḳe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. Riḡe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḳa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi ḡea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no ḡea muvhili mutakalo? Zwi no ḡea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḳa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḳe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. Riḡe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḳa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi ḡea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no ḡea muvhili mutakalo? Zwi no ḡea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
 VHALANI		fagi	fema	fula	bafu	
						
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḳa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḳe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. Riḡe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḳa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi ḡea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no ḡea muvhili mutakalo? Zwi no ḡea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḳa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḳe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. Riḡe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḳa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi ḡea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no ḡea muvhili mutakalo? Zwi no ḡea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḳa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḳe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. Riḡe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḳa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi ḡea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no ḡea muvhili mutakalo? Zwi no ḡea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gamba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḳa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḳe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. Riḡe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḳa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi ḡea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no ḡea muvhili mutakalo? Zwi no ḡea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gamba	gumba	lagane	fagi	
 VHALANI		fagi	fema	fula	bafu	
						
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḳa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa. Ni tea u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḳe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. Riḡe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḳa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi ḡea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no ḡea muvhili mutakalo? Zwi no ḡea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
 VHALANI		fagi	fema	fula	bafu	
						
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gamba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gamba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	thovho	thambo	thula	thivha	
		thotho	thendo	thubiwa	muthenga	
	VHALANI	<p>Khuhu dzo kudzela makumba. Khuhu dzo kudzela makumba manzhi. Vha na thotho. Vha dobela makumba nga thotho. Thotho dza u dobela makumba zwo ita uri hu vhe na inwe thambo. Makumba ndi avhugi ngauri a na pfushi. Inwi ni a a funa makumba naa?</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. khuhu dzo kudzela makumba manzhi 2. vha dobala makumba nga thoth 3. makumba Inwi funa ni aa 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nduhu
	BULANI ZWI PFALE	mbevha	mbalo	lamba	mbale	
		gemba	gumba	lagane	fagi	
	VHALANI	<p>Mbevha nnzhi dzi a dina. Mbevha nnzhi a si dzavhugi. Mbevha a si dzavhugi ngauri dzi pala nduhu. Inwi mbevha ni a dzi funa naa? Mbevha dzi la na masimba . Mbevha dzi la nduhu dza vhea makanda kha fagi. Vhasidzana vho shela magi. Vhasidzana vho shela magi a khovhe. Vhasidzana vho shela magi a khovhe kha fagi lituku.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vhoneyi vho shelaho maḡi kha fagi? _____ vhasidzana vho shela maḡi kha fagi. Mbevha dzi dza vhuḡi naa? Ee/hai mbemba ndi dzavhuḡi/a si dzavhuḡi. Ñwalani maipfi mavhili a ṭalutshedzaho mbevha. a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: khovhe





ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI	Ni tea u Ḷa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa. Ni tea u Ḷa zwiḶiwa zwa pfushi. Ndi ḡo rea khovhe. Ndi ḡo rea khovhe ngauri dzi na pfushi. Dalani ha hashu uri ni Ḷe khovhe. Khotsi anga vha rea khovhe. RiḶe a ri fariwi nga duda ngauri ri Ḷa khovhe na makumba. Khovhe na makumba zwi Ḷea muvhili mutakalo wavhuḡi. Na sa vha na mutakalo wavhuḡi ni a lwala duda.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu ḡo rewa mini? Hu ḡo rewa _____. Ndi mini zwi no Ḷea muvhili mutakalo? Zwi no Ḷea muvhili mutakalo ndi _____ na _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				





ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḶu. Ñwalani fhungo nga: bafu Ñwalani mbudziso nga: duda





ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pfushi	makumba	khovhe	masimba	nḡuhu
	BULANI ZWI PFALE	gemba	gumba	lagane	fagi	
		fagi	fema	fula	bafu	
	VHALANI					
		<p>U fema munukhelelo wa khovhe ndi zwavhudi. Khovhe dzi no nukhelela. Khovhe dzo bakiwa nga makumba dzi a ḡifha. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u ḡavhanya u fula. Hezwi zwiḡiwa zwa pfushi zwi ḡifha. Zwiḡiwa zwi a ḡifha. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi. Makhulu vha ḡavha nḡuhu nnzhi tshihuni.</p>				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khovhe dzi a ita mini? Khovhe dzi a _____. 2. Khovhe dzi bakiwa nga mini? Khovhe dzi bakiwa nga _____. 3. Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u itani? Ni tshi bika khovhe nga makumba ni tea u _____ u _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza zwiḲiwa? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza zwiḲiwa. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hezwi zwiḲiwa zwa pfushi zwi Ḳifha 2. ZwiḲiwa zwi a Ḳifha. 3. 3nukhelela Khovhe dzi no




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	Mballo dzi a kondxa. Vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa. Vho thoma nga funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mballo dzi dina hu tshi vha na u t̄usa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo 2. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. 3. a kondxa Mballo dzi				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliŋwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na d̄ulu. Vho kwasha d̄ulu ngauri lo vha lo no vha li t̄uku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nne u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliŋwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiŋwe zwithu.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. a konḁa Mbalo dzi

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho ḽuvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri ḽo vha ḽo no vha ḽiṭuku. Vho vha vho no tou ḽi tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḽe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiṅwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoṱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. a konḁa Mbalo dzi

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho ḽuvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri ḽo vha ḽo no vha ḽiṭuku. Vho vha vho no tou ḽi tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḽe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiṅwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a kondxa. Vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa. Vho thoma nga funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u t̄usa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. a kondxa Mbalo dzi 				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliŋwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na d̄ulu. Vho kwasha d̄ulu ngauri lo vha lo no vha li t̄uku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nne u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliŋwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiŋwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhalala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhalala makuba. a konḁa Mbalo dzi

LAUVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri lo vha lo no vha liṭuku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḁe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiṅwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi humbela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. a konḁa Mbalo dzi

LAHVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho ḽuvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri ḽo vha ḽo no vha ḽiṭuku. Vho vha vho no tou ḽi tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḽe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiṅwe zwithu.</p>				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	

	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____
--	---------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. a konḁa Mbalo dzi

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho ḽuvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri ḽo vha ḽo no vha ḽiṭuku. Vho vha vho no tou ḽi tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḽe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiṅwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhalala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhalala makuba. a konḁa Mbalo dzi

LAUVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri lo vha lo no vha liṭuku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḁe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiṅwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi humbela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhalala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhalala makuba. a konḁa Mbalo dzi

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho ḽuvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri ḽo vha ḽo no vha ḽiṭuku. Vho vha vho no tou ḽi tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḽe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiniṅwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi humbela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a kondxa. Vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa. Vho thoma nga funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u t̄usa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. a kondxa Mbalo dzi 				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliŋwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na d̄ulu. Vho kwasha d̄ulu ngauri lo vha lo no vha li t̄uku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nne u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliŋwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiŋwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoṱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhalala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhalala makuba. a konḁa Mbalo dzi

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho ḽuvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri ḽo vha ḽo no vha ḽiṭuku. Vho vha vho no tou ḽi tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḽe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiniṅwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	Mballo dzi a kondxa. Vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa. Vho thoma nga funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mballo dzi dina hu tshi vha na u t̄usa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo 2. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. 3. a kondxa Mballo dzi				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliŋwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na d̄ulu. Vho kwasha d̄ulu ngauri lo vha lo no vha li t̄uku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nne u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliŋwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiŋwe zwithu.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	Mballo dzi a kondxa. Vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa. Vho thoma nga funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mballo dzi dina hu tshi vha na u t̄usa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo 2. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. 3. a kondxa Mballo dzi				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliŋwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na d̄ulu. Vho kwasha d̄ulu ngauri lo vha lo no vha li t̄uku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nne u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliŋwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiŋwe zwithu.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi humbela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a kondxa. Vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa. Vho thoma nga funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u t̄usa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. a kondxa Mbalo dzi 				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliŋwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na d̄ulu. Vho kwasha d̄ulu ngauri lo vha lo no vha li t̄uku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nne u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliŋwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiŋwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi humbela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	Mballo dzi a kondxa. Vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa. Vho thoma nga funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mballo dzi dina hu tshi vha na u t̄usa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo 2. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. 3. a kondxa Mballo dzi				

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliŋwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na d̄ulu. Vho kwasha d̄ulu ngauri lo vha lo no vha li t̄uku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nne u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliŋwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiŋwe zwithu.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo 2. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. 3. a konḁa Mbalo dzi

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho ḽuvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri ḽo vha ḽo no vha ḽiṭuku. Vho vha vho no tou ḽi tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḽe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiṅwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhalala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhalala makuba. a konḁa Mbalo dzi

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho ḽuvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri ḽo vha ḽo no vha ḽiṭuku. Vho vha vho no tou ḽi tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḽe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiniṅwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi humbela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a konḁa. Vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa. Vho thoma nga funza mbalo dza u ṭanganya na u ṭusa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u ṭusa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a konḁelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. a konḁa Mbalo dzi

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliṅwa zwavho vha rengisa. Vho ḽuvhengo vho kwasha na ḁulu. Vho kwasha ḁulu ngauri ḽo vha ḽo no vha ḽiṭuku. Vho vha vho no tou ḽi tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nḽe u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliṅwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiṅwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	<p>Mbalo dzi a kondxa. Vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa. Vho thoma nga funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mbalo dzi dina hu tshi vha na u t̄usa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. a kondxa Mbalo dzi 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	<p>Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliŋwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na d̄ulu. Vho kwasha d̄ulu ngauri lo vha lo no vha li t̄uku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nne u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliŋwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiŋwe zwithu.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi humbela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoṱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		demba	mbudziso	dina	dala	
	VHALANI	Mballo dzi a kondxa. Vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo. Mudededzi vho thoma nga u funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa. Vho thoma nga funza mbalo dza u t̄anganya na u t̄usa uri ri kone u tshintsha tshelede. Mballo dzi dina hu tshi vha na u t̄usa ha u dzirannda na masenthe. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha a kondxelwa nga mbalo 2. U kona mbalo zwithusa na uri zwi a leluwa u vhala makuba. 3. a kondxa Mballo dzi

LAHVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	bika	lima	gidima	ifa	
		imela	pika	bibi	tika	
	VHALANI	Vhathu vha no lima a vha shayi. Vha lima zwiliŋwa zwavho vha rengisa. Vho Luvhengo vho kwasha na d̄ulu. Vho kwasha d̄ulu ngauri lo vha lo no vha li t̄uku. Vho vha vho no tou li tika nga thanda. Inwi ni a takalela u lima naa? Nne u lima ndi a hu takalela ngauri u wana zwiliŋwa zwa pfushi. Wa dovha wa wana tshelede ya u renga zwiŋwe zwithu.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha no lima a vha iti mini? Vhathu vha no lima a vha _____. Vha lima zwi liṅwa zwavho vha itani ngazwo ? Vha lima zwoliṅwa zwavho vha _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbudziso Ñwalani mbudziso nga: gidima

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makumba	kudzela	kwasha	rengisa	purotheini
	BULANI ZWI PFALE	enda	lema	meme	lilela	
		tea	sela	zennge	wela	
	VHALANI	Mutondi o kwasha. Mutondi o kwasha makumba. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa. O kwasha makumba a u rengisa a enda a tshi lila. O enda a tshi lila nga u ofha mme awe. O lilela mme awe a tshi hambela pfarelo. Mutondi kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa. O kwasha ayo makumba ngauri o khukhulwa nga zennge. Makumba ayo o wela kha zennge.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o kwashaho makumba? _____ o kwasha makumba. Makumba o vha e a u ita mini? Makumba o vha e a u _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha divhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: kudzela Ñwalani mbudziso nga: tea

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makumba

kudzela

kwasha

rengisa

purotheini



BULANI
ZWI
PFALE

bika

lima

gidima

ifa

tea

sela

zennge

wela







VHALANI







Vhana vho sielwa ifa. Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa.
Vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa makumba. Khuhu dza hone
dzi a kudzela. Dzi kudzela makuma mavhili mavhili nga ḡuvha.
Ngazwo vha tshi kona u rengisa vha dovha vha a Ḳa. Vha Ḳa
makumba uri vha wane purotheini. Vha a bika a si vhibvese uri
purotheini vha wane dzoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vho sielwa mini? Vhana vho sielwa _____. 2. Ifa ndi mini? Ifa ndi _____ kana _____ zwe na sielwa ni songo zwi shumela. 3. Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba mangana nga ḡuvha? Khuhu dzo vha dzi tshi kudzela nga makumba _____ nga ḡuvha. 4. Vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa naa? Ee/Hai vho vha vha tshi bika makumba a vhibvesa/ si vhibvese _____. 5. Neani ipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'ifa' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhana vho sielwa ifa Ḳa u rengisa 2. Vhana vho silw ifa. 3. dzi kudzela Khuhu hone a dza




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> tendani u tea u shandukisa ma^hele awe Maliwa ane a a le^hsa a na mapfura na swigiri wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi


ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwikolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhañwe tshikoloni. U tamisela vhañwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwikolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi divhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> tendani u tea u shandukisa ma^hele awe Maliwa ane a a le^hsa a na mapfura na swigiri wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou disola. Ndi khou disola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nnda. Ni songo tambela nnda.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi


ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḡo ita mini ngazwo. Hoo! u ḡo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḡo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḡo humisa mini? U ḡo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwikolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi divhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou disola. Ndi khou disola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nnda. Ni songo tambela nnda.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li [˘] to	le [˘]	lo [˘] ko	ma [˘] lele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maḵuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhaledzwa ngauri oda dzo ḡalesa. O vhuya a thola muḵwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoḵhe. Vhathu na vhone vha ḡa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu lo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi


ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwikolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi divhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou disola. Ndi khou disola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nnda. Ni songo tambela nnda.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhiadedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi


ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhañwe tshikoloni. U tamisela vhañwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhiadedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhesi

tshikoloni

zwienda

vhilahedza

humbula



BULANI
ZWI
PFALE

li[˘]to

le[˘]

lo[˘]ko

ma[˘]lele

hola

huma

hula

hemmbe







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maḵuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ḡalesa. O vhuya a thola muḽwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoḽhe. Vhathu na vhone vha ḡa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu lo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> tendani u tea u shandukisa ma^hele awe Maliwa ane a a le^hsa a na mapfura na swigiri wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi


ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḡo ita mini ngazwo. Hoo! u ḡo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḡo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḡo humisa mini? U ḡo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhiadedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> tendani u tea u shandukisa ma^hele awe Maliwa ane a a le^hsa a na mapfura na swigiri wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhañwe tshikoloni. U tamisela vhañwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li [˘] to	le [˘]	lo [˘] ko	ma [˘] lele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maḵuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhaledzwa ngauri oda dzo ḡalesa. O vhuya a thola muḽwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoḽhe. Vhathu na vhone vha ḡa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu lo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi


ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhiadedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhañwe tshikoloni. U tamisela vhañwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi divhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou disola. Ndi khou disola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nnda. Ni songo tambela nnda.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi


ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhiadedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi divhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou disola. Ndi khou disola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nnda. Ni songo tambela nnda.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwikolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi divhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> tendani u tea u shandukisa ma^hele awe Maliwa ane a a le^hsa a na mapfura na swigiri wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou disola. Ndi khou disola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nnda. Ni songo tambela nnda.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi


ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi divhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> tendani u tea u shandukisa ma^hele awe Maliwa ane a a le^hsa a na mapfura na swigiri wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou disola. Ndi khou disola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nnda. Ni songo tambela nnda.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dzhesi

tshikoloni

zwienda

vhilahedza

humbula



BULANI
ZWI
PFALE

li[˘]to

le[˘]

lo[˘]ko

ma[˘]lele

hola

huma

hula

hemmbe







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maḵuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhiadedzwa ngauri oda dzo ḡalesa. O vhuya a thola muḽwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoḽhe. Vhathu na vhone vha ḡa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu lo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi


ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhiadedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi divhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou disola. Ndi khou disola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nnda. Ni songo tambela nnda.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: ñwedzi



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhañwe tshikoloni. U tamisela vhañwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi d ^h ivhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou d ^h isola. Ndi khou d ^h isola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela n ^h da. Ni songo tambela n ^h da.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi


ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwikolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Tendani ndi muthu a re na muvhili. Muvhili wa Tendani ndi muhulu. Vhanwe vha a mu sea. Tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri. Nga u le ^h sa swigiri makhulu wawe vho renga lo ^h ko. Lo ^h ko ndi ya u khinetshela zwi ^h liwa zwa swigiri. He ^h li fhungo la ^h lo ^h ko, a lo ^h ngo mu takadza. Tendani ha zwi divhi uri ma ^h ele awe a a vhang a vhulwadze. U la ^h uhu u tea uhu shandukisa!				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. tendani u tea u shandukisa ma ^h ele awe 2. Maliwa ane a a le ^h sa a na mapfura na swigiri 3. wa Muvhili Tendani muhulu ndi

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	li ^h to	le ^h a	lo ^h ko	ma ^h ele	
		li ^h edza	la ^h	he ^h li	ma ^h liwa	
	VHALANI	Ndo khakha. Ndo khakha nga u ya mudavhini. Ndo khakha nga u ya mudavhini u dantsa. Vhana dantsa u swika vhusiku. Ro dantsa u swika vhusiku hu tshi khou rothola. Ndi khou disola. Ndi khou disola zwino ndi sibadela. Ni songo tambela nnda. Ni songo tambela nnda.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O khakha nga u ya ngafhi? O khakha nga u ya _____. Vho dantsa u swika nga tshifhingade? Vho dantsa u swika _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mararu a no bva kha tshiṭuori. a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mbevha Ñwalani mbudziso nga: riwedzi



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	hola	huma	hula	hemmbe	
		mahala	mahuyu	mahoḲa	muthihi	
	VHALANI	Musidzana vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U humbula uri u ḁo ita mini ngazwo. Hoo! u ḁo zwi humisa zwienda. He a zwi renga hone ndi kule. Izwi zwithu zwa mu vhilaedza. O vha o humbula u yo tamisela vhaṛwe tshikoloni. U tamisela vhaṛwe zwi ne na vha nazwo ndi zwavhudi naa? U ḁo lindela vha tshi renga zwienda zwi mu linganaho. Dzhesi na hemmbe zwone zwo mu lingana. Yoo! Tendani ha tshe na na mafhungo wee!				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi we a rengelwa zwienda zwiṭuku? _____ vho mu rengela zwienda zwiṭuku. U ḁo humisa mini? U ḁo humisa _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭuori a) _____ b) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: hemmbe Ñwalani mbudziso nga: mahoḲa

LAVHUᅇA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dzhesi	tshikoloni	zwienda	vhilahedza	humbula
	BULANI ZWI PFALE	liᅇo	ᅇela	ᅇoko	maᅇele	
		hola	huma	hula	hemmbe	







VHALANI







Mashudu ndi ramabindu maᅇuku. U runga dzi dzhesi. Dzhesi dzi ne a runga ndi dza yunifomo. Ndi yunifomo dza zwickolo. U vhialedzwa ngauri oda dzo ᅇalesa. O vhuya a thola muᅇwe uri a mu thuse. Mashudu a mwemwela ngauri u vho swikelela u runga dzhesi dzoᅇhe. Vhathu na vhone vha ᅇa vha tshi renga nga muthihi-muthihi. Bindu ᅇo hula.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu ndi muthu-ḡe? Mashudu ndi _____. 2. U runga mini? U runga _____. 3. U vhilaedzwa nga mini? U vhilaedzwa nga _____ dzo ḡalesa. 4. U rengela vho nnyi dzhesi? U rungela _____. 5. Ḳeani ipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela'. Ḳipfi Ḳi no amba u fana na 'mwemwela' ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yunifomo dza zwikolo 2. mashudu ndi ramabindu matuku 3. dza zwikolo Ndi yunifmo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no dīfha? _____ i a dīfha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	lu <u>u</u> ngo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni dī fafadzele nga sanithaiza kana ni ṭambe zwanda nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i dō bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na mini? Mađi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha dīvhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: lu <u>u</u> ngo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

bo᱘elo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤᱨᱤ na muᱠᱤᱨᱤ a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤᱨᱤ ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤᱰᱤᱨᱤ nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiřori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bođelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luřingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ři fafadzele nga sanithaiza kana ni řambe zwanda nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo řa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i řo bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u řamba zwanda a tea u vha e na mini? Mađi a u řamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiřori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ĽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha řivhamaipfi yaņu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luřingo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

boḁelo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳiga

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

luḁingo

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ḁi funa. Gugu vha u ḁi funa vho dzhia Ḳiga. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muḁwe na muḁwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaḁwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ḁiswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ḁamba zwanda.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no dīfha? _____ i a dīfha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	lu <u>u</u> ngo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni dī fafadzele nga sanithaiza kana ni ṭambe zwanda nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i dō bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na mini? Mađi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha dīvhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: lu <u>u</u> ngo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

boḁelo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳiga

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

luḁingo

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ḁi funa. Gugu vha u ḁi funa vho dzhia Ḳiga. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muḁwe na muḁwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaḁwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ḁiswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ḁamba zwanda.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	boḡelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango loṯhe lo kavhiwa. Shango loṯhe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u ṯamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha muṯuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. shango loṯhe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf.				

LAHVUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	boḡelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Maḡi o vhlisa nga giza. Maḡi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muṯwe na muṯwe u tou ḡishelela. Ni vhone ni sa ḡo shela yo ḡalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Maḡi o vhliswa nga mini? Maḡi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luḡingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ḡi fafadzele nga sanithaiza kana ni ḡambe zwanda nga maḡi. Maḡi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i ḡo bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na mini? Maḡi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luḡingo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

bo᱘elo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤᱨᱤ na muᱠᱤᱨᱤ a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤᱨᱤ ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤᱰᱤᱨᱤ nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Maḡi o vhliswa nga mini? Maḡi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luḡingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ḡi fafadzele nga sanithaiza kana ni ḡambe zwanda nga maḡi. Maḡi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i ḡo bva.
--	---------	---

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na mini? Maḡi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luḡingo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

boḁelo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳiga

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

luḁingo

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ḁi funa. Gugu vha u ḁi funa vho dzhia Ḳiga. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muḁwe na muḁwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaḁwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ḁiswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ḁamba zwanda.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Maḁi o vhlisa nga giza. Maḁi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muḁwe na muḁwe u tou ḁishelela. Ni vhone ni sa ḁo shela yo ḁalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiřori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luřingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ři fafadzele nga sanithaiza kana ni řambe zwanda nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo řa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i řo bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u řamba zwanda a tea u vha e na mini? Mađi a u řamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiřori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ĽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha řivhamaipfi ya <u>u</u> . Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luřingo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

bo᱘elo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤᱨᱤ na muᱠᱤᱨᱤ a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤᱨᱤ ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤᱰᱤᱨᱤ nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no dīfha? _____ i a dīfha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bođelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>Ḳ</u> u	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	lu <u>ṭ</u> ingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni dī fafadzele nga sanithaiza kana ni ṭambe zwanda nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i dō bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na mini? Mađi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha dīvhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: lu <u>ṭ</u> ingo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

boᱛelo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤᱨᱤ na muᱠᱤᱨᱤ a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤᱨᱤ ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤᱰᱤᱨᱤ nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Maḁi o vhlisa nga giza. Maḁi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muḁwe na muḁwe u tou ḁishelela. Ni vhone ni sa ḁo shela yo ḁalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Maḡi o vhliswa nga mini? Maḡi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	lu <u>u</u> ng	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ḡi fafadzele nga sanithaiza kana ni ḡambe zwandḡa nga maḡi. Maḡi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bogelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i ḡo bva.
--	---------	---

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ḡamba zwandḡa a tea u vha e na mini? Maḡi a u ḡamba zwandḡa a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: lu <u>u</u> ng

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

bo᱘elo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤwe na muᱠᱤwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiřori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bođelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luřingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ři fafadzele nga sanithaiza kana ni řambe zwandā nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ľa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i řo bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u řamba zwandā a tea u vha e na mini? Mađi a u řamba zwandā a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiřori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ĽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha řivhamaipfi ya <u>u</u> . Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luřingo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

bo᱘elo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤwe na muᱠᱤwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Maḁi o vhlisa nga giza. Maḁi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muḁwe na muḁwe u tou ḁishelela. Ni vhone ni sa ḁo shela yo ḁalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no dīfha? _____ i a dīfha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>Ḳ</u> u	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	lu <u>ṭ</u> ingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni dī fafadzele nga sanithaiza kana ni ṭambe zwanda nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i dō bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na mini? Mađi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha dīvhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: lu <u>ṭ</u> ingo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

boḁelo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳiga

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

luḁingo

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ḁi funa. Gugu vha u ḁi funa vho dzhia Ḳiga. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muḁwe na muḁwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaḁwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ḁiswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ḁamba zwanda.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Maḁi o vhlisa nga giza. Maḁi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muḁwe na muḁwe u tou ḁishelela. Ni vhone ni sa ḁo shela yo ḁalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no dīfha? _____ i a dīfha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bođelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>Ḳ</u> u	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	lu <u>ṭ</u> ingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni dī fafadzele nga sanithaiza kana ni ṭambe zwandā nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i dō bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ṭamba zwandā a tea u vha e na mini? Mađi a u ṭamba zwandā a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha dīvhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: lu <u>ṭ</u> ingo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

bo᱘elo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤwe na muᱠᱤwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Maḁi o vhlisa nga giza. Maḁi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muḁwe na muḁwe u tou ḁishelela. Ni vhone ni sa ḁo shela yo ḁalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no dīfha? _____ i a dīfha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	lu <u>u</u> ngo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni dī fafadzele nga sanithaiza kana ni ṭambe zwanda nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i dō bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na mini? Mađi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha dīvhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: lu <u>u</u> ngo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

bo᱘elo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤᱨᱤ na muᱠᱤᱨᱤ a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤᱨᱤ ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤᱰᱤᱨᱤ nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitele a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitele a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	boḡelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango loṭhe lo kavhiwa. Shango loṭhe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha muṭuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. shango loṭhe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf.				

LAHVUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	boḡelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Maḡi o vhlisa nga giza. Maḡi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muṇwe na muṇwe u tou ḡishelela. Ni vhone ni sa ḡo shela yo ḡalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no dīfha? _____ i a dīfha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bođelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>Ḳ</u> u	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	lu <u>ṭ</u> ingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni dī fafadzele nga sanithaiza kana ni ṭambe zwanda nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i dō bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na mini? Mađi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha dīvhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: lu <u>ṭ</u> ingo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

bo᱘elo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤwe na muᱠᱤwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Maḁi o vhlisa nga giza. Maḁi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muḁwe na muḁwe u tou ḁishelela. Ni vhone ni sa ḁo shela yo ḁalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Maḡi o vhliswa nga mini? Maḡi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori? a) _____ b) _____ c) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	boḡelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luḡingo	mufumbu	
	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ḡi fafadzele nga sanithaiza kana ni ḡambe zwanda nga maḡi. Maḡi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i ḡo bva.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na mini? Maḡi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luḡingo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

boḁelo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳiga

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

luḁingo

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ḁi funa. Gugu vha u ḁi funa vho dzhia Ḳiga. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muḁwe na muḁwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaḁwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ḁiswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ḁamba zwanda.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Maḡi o vhliswa nga mini? Maḡi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luḡingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ḡi fafadzele nga sanithaiza kana ni ḡambe zwanda nga maḡi. Maḡi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i ḡo bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na mini? Maḡi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luḡingo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

bo᱘elo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤᱨᱤ na muᱠᱤᱨᱤ a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤᱨᱤ ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤᱰᱤᱨᱤ nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____.2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu.3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____.4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu.5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiřori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luřingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ři fafadzele nga sanithaiza kana ni řambe zwanda nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo řa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i řo bva.
--	---------	---

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u řamba zwanda a tea u vha e na mini? Mađi a u řamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiřori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ĽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha řivhamaipfi ya <u>u</u> . Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luřingo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

bo᱘elo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤᱨᱤ na muᱠᱤᱨᱤ a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤᱨᱤ ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤᱰᱤᱨᱤ nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____.2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu.3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____.4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu.5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Maḡi o vhliswa nga mini? Maḡi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luḡingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ḡi fafadzele nga sanithaiza kana ni ḡambe zwanda nga maḡi. Maḡi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i ḡo bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na mini? Maḡi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luḡingo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

boᱛelo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱠᱤ

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ᱠᱤ funa. Gugu vha u ᱠᱤ funa vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ. Gugu vho dzhia ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤ u ᱠᱤ vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muᱠᱤᱨᱤ na muᱠᱤᱨᱤ a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaᱠᱤᱨᱤ ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ᱠᱤᱰᱤᱨᱤ nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ zwanᱠᱤ.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Maḁi o vhlisa nga giza. Maḁi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muḁwe na muḁwe u tou ḁishelela. Ni vhone ni sa ḁo shela yo ḁalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Maḡi o vhliswa nga mini? Maḡi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luḡingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ḡi fafadzele nga sanithaiza kana ni ḡambe zwanda nga maḡi. Maḡi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i ḡo bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na mini? Maḡi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luḡingo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

boḁelo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳiga

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

luḁingo

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ḁi funa. Gugu vha u ḁi funa vho dzhia Ḳiga. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muḁwe na muḁwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaḁwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ḁiswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ḁamba zwanda.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no difha? _____ i a difha. Maḡi o vhliswa nga mini? Maḡi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>u</u>	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	luḡingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni ḡi fafadzele nga sanithaiza kana ni ḡambe zwanda nga maḡi. Maḡi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i ḡo bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na mini? Maḡi a u ḡamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiḡori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: luḡingo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

boḁelo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳiga

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

luḁingo

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ḁi funa. Gugu vha u ḁi funa vho dzhia Ḳiga. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muḁwe na muḁwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaḁwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ḁiswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ḁamba zwanda.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. 2. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. 3. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu 2. gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga 3. Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzula	muladza	
		dzanga	dzembe	dzina	dzofha	
	VHALANI	Shango lothe lo kavhiwa. Shango lothe lo kavhiwa nga vhulwadze. Vhulwadze uvhu vhu pfi CORONA Virus. Vhu tou vha dzwadze tshifu. Vhathu vha tea u dzula vha tshi fafadzela sanithaiza kana u tamba zwanda. Vhulwadze uvhu vhu a vhulaha mutuku na muhulwane. Kha ri dzule ro mbara masiki.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shango lothe lo kavhiwa nga mini 2. dzina la vhulwade ndi lifhio 3. Vhu tou vha dzwadze tshf. 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bogelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	gamba	giza	tshugela	luga	
		liga	gofhi	gomela	gugu	
	VHALANI	Gofhi ya u difha. Gofhi ya u difha i a nukhelela. Madi o vhlisa nga giza. Madi o vhliswa nga giza ngauri vhathu ndi vhanzhi. Tshugela muniwe na muniwe u tou dishela. Ni vhone ni sa do shela yo dalesaho. Tondani o shelesa gofhi. u shelesa have gofhi zwo iya uri mbilu yawe i rwa nga u tavhanya. U pfa zwi tshi mu kula nungo. O thoma u gomela nga u pfa u vhavha. U shumisa gofhi nga vhuronwane.				


	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no dīfha? _____ i a dīfha. Mađi o vhliswa nga mini? Mađi o vhliswa nga _____. Ñwalani mutevhe wa maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori? a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: luga Ñwalani mbudziso nga: gugu







ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	masiki	ambara	fafadzela	bodelo	muswa
	BULANI ZWI PFALE	u <u>Ḳ</u> u	mbula	sumba	muma	
		funa	guma	lu <u>ṭ</u> ingo	mufumbu	

	VHALANI	U dzula no tsireledzea ni tea u tevhela hezwi, Ni dzule no ambara masiki musu ni tshi ya tshikoloni. Masiki u dovha wa ambariwa musu ni tshi ya mavhengeleni. Ni dī fafadzele nga sanithaiza kana ni ṭambe zwanda nga mađi. Mađi aya a tea u vha e na tshisibe tshinzhi. Tshihulwane ndi u dzula hayani. Ni songo tou fara bodelo Ḳa sanithaiza. Ni tou kanda sanithaiza i dō bva.
--	---------	--

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara mini? Ni tshi ya tshikoloni ni tea u ambara _____. Madi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na mini? Mađi a u ṭamba zwanda a tea u vha e na _____. Ñwalani maiti mavhili a no wanala kha tshiṭori a) _____ b) _____ c) _____
--	---------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha dīvhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: muswa Ñwalani mbudziso nga: lu <u>ṭ</u> ingo

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

masiki

ambara

fafadzela

boḁelo

muswa



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳiga

gofhi

gomela

gugu

funa

guma

luḁingo

mufumbu







VHALANI







Gugu vha u ḁi funa. Gugu vha u ḁi funa vho dzhia Ḳiga. Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Hezwi zwo ita uri muswa muḁwe na muḁwe a fho kusini a vhu fune. Gugu vhari a vha lwali ngauri vha tevhedza ndaela dze vha vhudzwa. Vhaḁwe ngeno vha tshi khou gomela nga u pfa u vhavha. U vha vha uhu hu ḁiswa nga u sa tevhedza ndaela. Ndaela dza u sa ambara masiku na u ḁamba zwanda.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u itani? Gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa _____ ha _____. Ndi vho nnyi vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu? _____ vho tevhelaho maitete a u Ḳa vhuswa ha mufumbu. Gugu a vha lwali ngauri vha ita mini? Gugu a vha lwali ngauri vha _____. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza gugu? Ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza gugu. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> gugu vho dzhia Ḳiga Ḳa u Ḳa vhuswa ha mufumbu gugu vha u Ḳi funa vho dzhia liga Ḳi vha u Gugu funa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t_xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa madi. Hu rothola nga ngila ine u tshi Ḳi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhudi. Mirado i a khwaḲhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-Ḳe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUṄA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ṭaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaṭuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t_xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha ᱠa ma᱘i. Hu rothola nga ngila ine u tshi ᱘i tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhu᱘i. Mirado i a khwa᱘hela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-᱘e? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshi᱘ori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ᱠAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱘ivhamaipfi ya᱘u. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUṄA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t^xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa maḲi. Hu rothola nga ngila ine u tshi Ḳi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhuḲi. Mirado i a khwaḲhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-Ḳe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUᅒA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuᅒi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuᅒi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ᅒaleli vha vhona zwavhuᅒi. Vhana vhaᅒuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinshi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t_xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa madi. Hu rothola nga ngila ine u tshi Ḳi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhudi. Mirado i a khwaḲhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-Ḳe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhudi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhudi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha taleli vha vhona zwavhudi. Vhana vhatuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha maño. Masimba a vha o fasha maño. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t̄alutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	---------	---







ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
		tetemela	titima	tevhela	tovhola	
	VHALANI	<p>Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha ᱠa maᱠi. Hu rothola nga ngila ine u tshi ᱠi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhuᱠi. Miraᱠo i a khwaᱠhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?</p>				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-ᱠe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiᱠori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ᱠAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱠivhamaipfi yaᱠu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blaο ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t^xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa madi. Hu rothola nga ngila ine u tshi ḡi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhudi. Mirado i a khwaḡhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-ḡe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḡori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha maño. Masimba a vha o fasha maño. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t̄alutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
		tetemela	titima	tevhela	tovhola	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa maḲi. Hu rothola nga ngila ine u tshi Ḳi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhuḲi. MiraḲo i a khwaḲhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-Ḳe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t̄alutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
		tetemela	titima	tevhela	tovhola	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa maḲi. Hu rothola nga ngila ine u tshi Ḳi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mḡa u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhuḲi. Mirado i a khwaḲhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-Ḳe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisu. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nnda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha maño. Masimba a vha o fasha maño. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	1. Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. 2. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. 3. Ndi maipfi afhio mavhili a no t̄alutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	---------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
		tetemela	titima	tevhela	tovhola	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa madi. Hu rothola nga ngila ine u tshi ḡi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mḡa u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhudi. Mirado i a khwaḡhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	1. Hu rothola lini? Hurothola _____. 2. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-ḡe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. 3. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḡori. a) _____ b) _____ c) _____				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḁi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḁi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḁaleli vha vhona zwavhuḁi. Vhana vhaḁuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t^xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha ᱠa ma᱘i. Hu rothola nga ngila ine u tshi ᱘i tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhu᱘i. Mirado i a khwa᱘hela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-᱘e? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshi᱘ori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ᱠAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱘ivhamaipfi ya᱘u. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t^xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa madi. Hu rothola nga ngila ine u tshi ḡi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhudi. Mirado i a khwaḡhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-ḡe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḡori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nnda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha maño. Masimba a vha o fasha maño. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t^xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa maḲi. Hu rothola nga ngila ine u tshi Ḳi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhuḲi. Mirado i a khwaḲhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-Ḳe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisu. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t^xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa maḲi. Hu rothola nga ngila ine u tshi Ḳi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhuḲi. Mirado i a khwaḲhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-Ḳe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUṄA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha maño. Masimba a vha o fasha maño. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t̄alutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa madi. Hu rothola nga nḡila ine u tshi ḡi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana m̄ga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhudi. Mirado i a khwaḡhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-ḡe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḡori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUṄA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t_xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	---------	--







ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
		tetemela	titima	tevhela	tovhola	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha ᱠa ma᱘i. Hu rothola nga ngila ine u tshi ᱘i tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhu᱘i. Mira᱘o i a khwa᱘hela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-᱘e? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshi᱘ori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ᱠAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱘ivhamaipfi ya᱘u. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUṄA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t^xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa maḲi. Hu rothola nga ngila ine u tshi Ḳi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhuḲi. MiraḲo i a khwaḲhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-Ḳe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t^xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
		tetemela	titima	tevhela	tovhola	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa maḲi. Hu rothola nga ngila ine u tshi Ḳi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhuḲi. Mirado i a khwaḲhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-Ḳe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḲori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha Ḳivhamaipfi yaḲu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUṄA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ṭaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaṭuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha maño. Masimba a vha o fasha maño. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t^xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa madi. Hu rothola nga ngila ine u tshi ḡi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhudi. Mirado i a khwaḡhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-ḡe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḡori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUṄA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t̄alutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	---------	---







ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
		tetemela	titima	tevhela	tovhola	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha ᱠa ma᱘i. Hu rothola nga nḡila ine u tshi ᱘i tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhu᱘i. Mira᱘o i a khwa᱘hela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-᱘e? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshi᱘ori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ᱠAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱘ivhamaipfi ya᱘u. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUŪA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwela	hwenya	
		vhuhwavho	muhwalo	hwaya	muhwira	
	VHALANI	<p>Murathu wanga u funesa bola. U funesa bola ya milenzhe. Musi hu tshi koriwa ni do mu vhona o hwelwa. U vha a tshi khou a tshi khou hwenya na mudavhi wothe. Murathu wanga e nda ha mudavhi, u dovha a tshi khou raha raha milenzhe. Murathu wanga u funesa bola lune na vhuriha ha vhupfi. U wanala mudavhini misi yothe. U tamba bola nga mbilu yawe. Milenzhe yawe a i dzulisei.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. murathu wanga u funesa bola 2. milenze yawe a i dzulisei 3. milenzhe U bola funesa ya 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	masase	sia	sela	somba	
		sudzulusa	serani	somola	masimba	
	VHALANI	<p>Vhana vha funesa masimba. Muthu u tea u sia o khiya hu no dzula masimba. Masimba a fushefushe ano vhavha. Vhana vha fhedza othe masimba vha vhea bammbiri. U wana vha thada vha tshi khou gisomola. Vha gi somola masimba kha mano. Masimba a vha o fasha mano. U wana kha raga vho sudzulusa zwothe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhana vha funesa mini? Vhana vha funesa _____. Hu tea u khiwa ngafhi? Hu tea u khiwa hu no _____. Ndi maipfi afhio mavhili a no t^xalutshedza masimba? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: ola Ñwalani mbudziso nga: somba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	murathu	bola	milenzhe	vhuriha	ola
	BULANI ZWI PFALE	tata	tivha	tota	tika	
	VHALANI	Vhuriha hu a rothola. Hu a rothola u tshi khou tshimbila nga mats Sheloni. Hu tou nga hu na tivha Ḳa madi. Hu rothola nga ngila ine u tshi ḡi tota a u pfi u vhavha. Vhana a vha funi na u tevhela vha komana mga u rothola. U wana maluvha a no funa u rothola a tshi tou titima. Fhedzi-ha vhuriha ndi havhudi. Mirado i a khwaḡhela. Inwi ni a vhufuna vhuriha naa?				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Hu rothola lini? Hurothola _____. Hu rothola u tshi tshimbila nga tshifhinga-ḡe? Hu rothola u tshi tshimbila nga _____. Ñwalani maiti mararu a re kha tshiḡori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḡivhamaipfi yaḡu. Ñwalani fhungo nga: tetemela Ñwalani mbudziso nga: tata

LAVHUṄA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

murathu

bola

milenzhe

vhuriha

ola



BULANI
ZWI
PFALE

sudzulusa

serani

somola

masimba

tetemela

titima

tevhela

tovhola







VHALANI



Bola ya milenzhe i a tambea zwavhuḍi. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḍi vhuriha. Vhuriha a hu fhisi. Musi vhatambi vha tshi gidima na bola a vha swesi. Mabiko a bva a si manzhi. Hu bva mabiko a si manzhi ngauri hu a rotholela. Na vha ḵaleli vha vhona zwavhuḍi. Vhana vhaḵuku vhone vha vha vha tshi khou tetemela. Fhedzi, masimba a mulomoni.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini tshi no tambea zwavhuḲi? Tshi no tambea zwavhuḲi ndi _____. 2. Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi lini? Bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi _____. 3. Ndi mini tshi no bva tshi si tshinzhi? _____ a bva a si manzhi 4. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'vha'? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza vhana. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bola ya milenzhe i tambea zwavhuḲi vhuriha 2. blao ya milenzhe i a tambea zwavhuḲi 3. masimba mulomoni a Fhedzi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liḁo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
		bugu	bigiri	guda	gera	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṅwe na muṅwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liḁo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
		bugu	bigiri	guda	gera	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI



Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liṭo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhonala a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mashudu u buba a tshi vhalabugu bigr i tsini na luvhone mashango U dalela u funa



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liṭo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na madembe mangana? Bugu i na madembe a _____. Maipfi mavhili a no tšalutshedza madembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	---







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	madembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya madembe. Bugu ya madembe i a funiwa. I funiwa nga muṅwe na muṅwe. Inwi ni a i funa buḍembe? Kha bugu ya madembe ri vhona mashango. Kha bugu a madembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na madembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya madembe i funwa nga nnyi? Bugu ya madembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḍivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

bugu

Khotsi

Ḳaiburari

maḁembe

sofa



BULANI
ZWI
PFALE

buba

bata

bete

tika

bugu

bigiri

guda

gera







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhonala a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liḁo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṅwe na muṅwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhalala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liḁo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṅwe na muṅwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhonala a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liḁo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṅwe na muṅwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

bugu

Khotsi

Ḳaiburari

maḁembe

sofa



BULANI
ZWI
PFALE

buba

bata

bete

tika

bugu

bigiri

guda

gera







VHALANI



Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mashudu u buba a tshi vhalabugu bigr i tsini na luvhone mashango U dalela u funa



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liḁo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
		bugu	bigiri	guda	gera	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṅwe na muṅwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liṭo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṅwe na muṅwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mashudu u buba a tshi vhalabugu bigr i tsini na luvhone mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liḁo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
		bugu	bigiri	guda	gera	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liṭo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṇu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liḁo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṇu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhonala a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mashudu u buba a tshi vhalabugu bigr i tsini na luvhone mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liṭo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṇu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mashudu u buba a tshi vhalabugu bigr i tsini na luvhone mashango U dalela u funa



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liṭo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṇu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI



Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liṭo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṇu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI



Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liṭo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṇu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

bugu

Khotsi

Ḳaiburari

maḁembe

sofa



BULANI
ZWI
PFALE

buba

bata

bete

tika

bugu

bigiri

guda

gera







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mashudu u buba a tshi vhalabugu bigr i tsini na luvhone mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liṭo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	---------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
		bugu	bigiri	guda	gera	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mashudu u buba a tshi vhalabugu bigr i tsini na luvhone mashango U dalela u funa



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liḁo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.				
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo. 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṅwe na muṅwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liṭo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḳaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṅwe na muṅwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṅu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. 2. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. 3. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. 4. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. 5. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mashudu u buba a tshi vhalabugu 2. bigri tsini na luvhone 3. mashango U dalela u funa



MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	bugu	khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	tika	tevhela	hwala	thivha	
		liḁo	heḁi	tata	la	
	VHALANI	<p>Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laiburari. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu. Khotsi a Mashudu vho vhuya na bugu i bvaho laiburari. Vha ḁo vhona maḁembe. Vha do vhona maḁembe o fhambanaho vho dzula hayani. Kha heḁi sofa vha dzula zwavhuḁi. Vha dzula zwavhuḁi vha vula bugu. Vha vula vha tshi vhona zwifanyiso.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> khotsi a mashudu vho vhuya na bugu Khatsi a Mashudu vha a funa u dalela laburri. vhona Vha maḁembe ḁo.

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	laiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	bafu	funa	hafu	fema	
		buba	bata	bufho	bika	
	VHALANI	<p>Mashudu u funa u vhona maḁembe a takadzaho. U vhona maḁembe o dzula a u funeswa e kha sofa. U buba a tshi vula bugu yawe. Bugu i na maḁembe a sumbe. U ḁivha zwithu zwa mashango manzhi o dzula kha sofa. Khotsi awe a vha na tshel ede ya u badela bufho. Vha sumisa bugu u dalela mashango a kule. Mashango a kule ndi a seli ha malwanzhe.</p>				

	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u funa u vhona mini? Mashudu u funa u vhona _____. Bugu i na maḁembe mangana? Bugu i na maḁembe a _____. Maipfi mavhili a no ṭalutshedza maḁembe ndi afhio kha tshiṭori? a) _____ b) _____
--	----------------	--







ḶAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: Ḷaiburari Ñwalani mbudziso nga: bugu



ḶAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḷaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	amba	dina	gidima	dala	
	VHALANI	Bugu ndi ya maḁembe. Bugu ya maḁembe i a funiwa. I funiwa nga muṇwe na muṇwe. Inwi ni a i funa buḁembe? Kha bugu ya maḁembe ri vhona mashango. Kha bugu a maḁembe ri vhona mashango o fhambanaho. Mashango aya a na maḁembe mbanzhi. Ni a funa u dala na vhona mashango. Dalelani mashango nga u vhala bugu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ya mini? Bugu ndi ya _____. Bugu ya maḁembe i funwa nga nnyi? Bugu ya maḁembe i funiwa nga _____. Ñwalani maiti mararu are kha tshiṭori. a) _____ b) _____ c) _____ 				

ḶAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ḁivhamaipfi yaṇu. Ñwalani fhungo nga: bigiri Ñwalani mbudziso nga: dala

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	bugu	Khotsi	Ḳaiburari	maḁembe	sofa
	BULANI ZWI PFALE	buba	bata	bete	tika	
		bugu	bigiri	guda	gera	







VHALANI







Mashudu u a buba. Mashudu u buba a tshi vhala bugu. U funa u dalela mashango. U funa u dalela mashango oḁhe. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona. U funa u dalela mashango oḁhe a tshi vhona maḁembe a takadzaho. Maḁembe oḁhe a vhone a tshi takadza. U khou vhala bugu na khotsi awe. Bigiri i tsini na luvhone. Luvhone lu vhone tshela bugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  kha nyito I.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mashudu u ita mini? Mashudu u a _____. Mashudu u buba a tshi ita mini? Mashudu u buba a tshi _____ bugu. Mashudu u funa u dalela mini? Mashudu u funa u dalela _____. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe? Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza maḲembe ndi _____. Ḳwalani mutevhe wa madzina mararu a re kha tshiḲori a) _____ b) _____ c) _____

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito I nga ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mashudu u buba a tshi vhalabugu bigr i tsini na luvhone mashango U dalela u funa